



Тустууга Аан
дойду призера
Сэмэн Макаров

2



3 Тандаттан
тардылаах
Чурапчы чулуу
режиссера

НВК САХА

ТВ бүрэгыраамата

14



Чурапчы улуун ханыатаа • ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР • sanaoloh

БЭСТИНСЭН 15 > СУБУОТА СЭТИНСЭН 16 > БАСКАЙИННЫН СЭТИНСЭН 17 > БАНДИЗНИЙН СЭТИНСЭН 18 > ОПТУОРУННЫЙ СЭТИНСЭН 19 > ФЭРДЭ СЭТИНСЭН 20 > ЧӨЛПИЭР СЭТИНСЭН 21

12+

2019 сийл
Сэтийн
15 күнз
оптуоруннык
№ 86
(11643)

Чурапчыга күн тахсар!

САНА ОЛОХ

Социальный десант – Чакырга, Хайахсыкка

Сэтийн 13 күнүгээр улуустаа социальный эзгээ үзүүлир тэрилтээр салайааччылара, бэрэстэйнтийлэрээ Чакыр, Хайахсыт нэшилизктэрийгээр тийийн олохтоохтору кытустулээр.

Дэлгээсийн үс хайхсанан арахсан улзастаа. Ол курдук, кынапбалаах, кыаммат уонна азм саастаах дөнноо ыалларга сыйдан, кынапбалаарын билистилэр суб-ама биэрдилэр. Ону таңынан арыгыга улаханын ылларбыт, учуокка турар биэрдилээн дөнноо, ыалларга сиргэтийгар. Кинилэргэ сөртийн улзээрин ытгылар. Итни тэнэ оскуола урэнзэччилэгээр бэрээдэлийн, буруу оноруу мизэрээ тардьиллын түнүнан бэсээдэлэри тэрийдилэр.

Маны таңынан нэшилизнээ туслах испасалистэри кытта керсэн интариизнигирийн болпуруостарын бэйвартардылар, наадыжар докумуоннарын онортордупар.

Быылтыг социальный десант бираабы кийнгээ түнүлэннаа. Онон агаас кэлэстий буруу оноруу ахсаанын кыччатын түнүнан буолла. Чакыр нэшилизгин балытга Константин Лебедев бу эзгээ тус санаатын мяннэх үлээчиннэ «Биңиги нэшилизилтийгээр уопсастьбанай түмсүүлэр күүска үлээлийлэр. Ол курдук, түүлээ салайааччылара социальный эзгээ вттугэр куруук сүүрэллээр-кетэллэр. Итни тэнэ «Арассыйн ийзлэрэ» хамсааны Чакырдааы салааты элбэх сөбөлэх ыалларга араас аахсыялагары тэрийллэр. «Дабай» олохтоо ычкат түмсүүттэй уонна эр дөн түмсүүтэй кыаммат араныбытгыгар муус, мас болпуруонуун бынаараллар. Дыхаллар да түмсүүлэр кимэ тухо ыалбалаа баарынан кемалгэне тураллар. Итирик кийнин көрдэхе тутатына биллэрээр наадаа. Онон биңиги куруук билсэр-керсэр кийнбүт дээр анын кистээн кийнбүт. Ол түмүгээр тухо эрхутталлах түгэн, быыглаан тахсан хаалынан



оол. Ол ийн тутатынаа, буруу оноруу тахса илинэ, тэрилтэй салайааччылара, нэшилизнээ бары ситимзэхтийг үзүүлэн тохтолохгүүтүн наадаа. Маны таңынан або улахан да кини дынала онордогунаа. Билигин барытаа кемпүүтэргээ угуллан иэр. Очно буруйдаах инникитин улаа булаарыгар уважхээ хийрэгийгээр мэнэйдэрийн көрсөр. Оюу буруу оноруутаа дынээ кэргантан тутгуултаах. Маны турортыга оскуолаа улаа ытыллар эрээри, улзин ессе куулурдэн биэрээр тобоостоо. Хас биирдийн кылааска або ахсаана абыайх. Онон кылаас салайааччын хас биирдийн урэнзэчини кытари тус-түнүнан сөнгөвхөн ынтынан тутан үлэлжин сөл. Оболор сайнны үнүн врабулларин туналлахтыг агааралларыг гаранаан волонтерствонан үлэлжтэйт. Маны таңынан нэшилизнээ үлэнэн хааччийыгээ араас бурутээх үлаа ытыллар. Ол курдук, түргэн интэрийнээ, күхх

төлөн ситимзэхтийгээр, сүол оноруутагар уонна да атын үзлэргээ бэйзбит дөммүүтүн үзлэлээ сатыбыт.

2017 салтан ДНД (бираабы хөмчүүр урганнараа утуусанаанжемэе онорортумсүү) дизэн бавар. Бу түмсүү чилинэрээ улахан сүолталаах бирааынныкстарга үзлийллэр. Онуухаа үлэлийллэргээр интэрийстэрийн үрдээтээр сялттан биризмийз көрвлөвүүгээр нэшилизк балылхын турорсабыт.

Салгын десант Хайахсыт нэшилизгээр съынтаа. Үонтан тахса эрэ кини муннхаха кэлбэйт. Кэлэстий түмгээр нэшилизк балылыга Тарас Тарасов түүл этээ «Улууска 34 сийл илигар уларыны бөбөтөө буолла. Билигин маанынга арыгы атыламматын да ишин, кемнүүл суюх атыламын дын абынайба суюх. Ону таңынан арыгын дын мустар сирдарээ эмийз бавар. Үнсүү кийрдэбийн тахсан бэрэбэрээлийбт Бираабы кийнини биир нэшилизк балылыга хайдах да гынан сөбөтбүн ыайбат. Онон нэшилизнээ бары саба тутхахыннаа эрэ табыллар сүол. Билигин санаа талыллыбыт олохтоо дьокутааттарыт учгэйдик үлэлийллэр. Ол курдук, уочаратаа суюх сессияа хамынхынан тэрийгиттээр. Бу хамынхын ыалларынан

казирийн үлэпнээхтээх. Онон бары эрэ тарднын куруук түмсүүлэх боллахлыгына биирдээ эрэ ити ыалбалаары ыхайлахыт. Нэшилизнээ уолсай тэрэзиннээрээ хөхтөхтүүк ыгттар. Куун хырдьбаастарга анаан субуотуннык тэрийлбите. Онно 50 эр кини, 8 тырахтар тахсабытаа. Ити курдук злбэх үлэни-хамнааны ытгахаа, дын түмсэр. Онтон түмсүү бавар буоллынаа, бэрээдэгийн кийнини утары бары бииргээ дынчыардаахтыг үлэлжнээжтэйт дээр зэрнэбтэй. Маны таңынан төнөнэн учгэй тэрэзини ытгабыт да нэшилизнээ арапдыйнан синьнанан үүнэдэж өтгүүгээ охтуу суба. Онон бары бииргээ үлэлжнээбин!»

Социальный десант улуус атын нэшилизгээр хабан, салгын ытыллар

Марфа ПЕТРОВА.



Үчүгэй да дъаарбанка ба сиргүттүм

Наталья тус идиэйтин олохко киллэрэн араас тизэмзлэри гобулан, миннэгээс бурдук эсэгэлгээн атылтын дъаарбанкалары тэрийэр буолла. Кини natalivanovakonditer инстаграм страницатыгар таңаарыт биллэрийлээр дын-сэргээ сэргийхен уранын, уратын, ононгүллүбүт турттары, беруектэрийн сонун десертэрийн амсайаары дынээ кэргэлтийн кундулээр дъаарбанка ба хото калаглар.

Хас биирдийн онорон талаарын айн корунэр бары

сатабылын ууран, хас биирдийн дын сиригээр миннэгээс инамтизээх буоллун дээр ынчилбэл Холобур, ааслыг нэдээлээр «Беруук куна» дээр дъаарбанканы тэрийдим. Санасбар, наанаа табылыннаа, 35 минутаа эрэ атылаааччыларын бэлзмээбтэй бородукусуйаларын барыгын атыланан барылар, уруубун үлэгнинилэр. Беруектэрийн калэн амсайбайт хас биирдийн дынтоо махтанабын», - дээр Наталья сурчай. Кылгас интервью ылвасы, сяах инигээр кийрбитет – аван таңыттан үнүн уочарат этээ, укс дыхалтар аймах. Мин дылбор, Чуралтын эзэр, кэсиллээх ырынчын, билигин бэйзтэй тусла салоннаах Сардана Приходько илии тутуурдаах уун-утары табыста. «Наталья астаабыт кондитерской астара наанаа миннэгээстэр, киниттэн куруук атыланабын. Чуралтын кинигэр кини онорбут айн атылтын кафе баараа буоллар», - дээр санаатын үлэлжтэй.

Санатан этэр буоллахха, Наталья кондитер биынтынан ессе 2018 сүллааха Чуралтын күнүгээр саамай улахан турдуу астсан, Александр Федотов аятынан успуорт саалаба сүүнүнэн кинини кундулээн турардаах. Бу – улахан ситимийн! Кини кулинарны сыйын биирдилээн корунтар 20-чээ араас айн атылтын чизкейк, беруук, киш, птичье малоко, олууламжит



пирожнайдар, расстягай ода бурдук астары атыланыаха сөл.

Онон Наталья Иванова айылбаттан бариллийт сэбүүлээн дъаарыгтанар үлэтийгээр сирийнлэри кытаанах доруобуйаны баараабыт. Бар дынун миннэгээс айнан-үолунэн кундулүү араас хабзаннаах дъаарбанкалары тэрийг турдун.



Сардана Приходько.

Улууслутуугар араас ураты миннэгээс астары астыыр, чахчы дын-сэргээ сэргийр кондитердара тарбаха баттанааллар. Олортон бишрэстэрээ Наталья Иванова дизайнчилэн, бука, сывслатым буолуу.

Наталья төнө да здэрин ишин, угуу ситиспит, злбэй билбэйт-корбут кини Кинини вруу сонун, ураты керүүлээх кондитер биынтынан дын сыйаналтын, итни тэнэ айар куттаах кини. Сурчай хоноонноро мэлдэй тыла-аёа сыйын, олус интэрийн, хасбийрийдийбтэй истигэргүйтэй салын эзэртэй ханан эмэ билгилтийн ситэри сурчай тислэх санаабытын ашар, уратын эзэрхэсээр ортуулжээ.

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ

**Ол өрөгөйдөөх кэмнэри
ахтан-санаан аастаха...**



1969 сүглөвхөө интэрнээт-
оскуола ба онус кылласка үверэнэр этим.
Савс мус устарга Налычк кураакса
оболгорго Сэбизэй Сойууска бастырь
инин куржэтшнийг баар үүдлүүбүт.
Тириэнээрбит Дмитрий Петрович алох
куускэ дээрктаабыта. Үонча уол буулган
48 кг үонна 52 кг баар үүдлүүбүт.
Тириэнээрбит бу иккүйгээнд
кынайар гына сананан барабыт.
Налычка тийбилигт саас кэлбитец
быданаабыт уу-хаар, ардах бөвө.
Битиги истээх халын бергэнзээхлигт,
сонноохгүйт. Үслэхийнай кастум
дизн кимизхэ да суух бары ырбаахынан
сылдьабыт. Кавказ смук уолаттара
кэлбитетээр Дмитрий Петрович бэйзэт-
барсыбыта. Бары ыйваанын туһэрийнзбит,
айлыкылтын куускэ хонтууруогланабыт.
Уу да испалгилт Дмитрий Петрович
тусгүйт гостииницатын кып-кыра хонугар
орону истиенээз ыга аннан, матарааны
муостацаа быраадан бааран туүнннаараа.
Йиванын туһэргэрээр.

Собизсий Сойус чөмпүйнзэтигээр куруук үктигаччы элбэх буолара. Бу да сырьыта үктигаччы олус элбэх буолла. Тириэнээрбит расчёттаммыт 48 кг малийни бүгдэл, арай июус мээстэн Петров Вася дэян Эдигээн уола үпла. Бу ыйванынна Нигматуллин дэян куустэх татаар уола бастават. 62 кг сахалар үнүен ыллэбт мин баставтам, иккис- Седалищев Афоня, тутус мээстэб Илларион Федосеев гэбэйстэй. Чөмпүйнзэлгит сүмээдир дэдэн зэтгаах эбт Сайын от ыйгар Америка ба бастакы Алан дойдуга бастыр ичин куржэтийн буолуухтах эбтэй оп ичин Дмитрий Петрович үүсэц дээркытан ики кыра ыйваныны ыйнайвр тьна онгостон барбыт эбтэй. Бинги улаханын дывлайлдаабалпыт, тутуу этэрин эрэ толоробут. Оннук тустан дызибтигээр каллибит. Оччолорго дыльвайы-хоттуу элбэх буолан дуу, эбэтэр бэйзбит сите вийдеболгуттун дуу. Улаханын ыйнайб-холпут курдук санамматахлыт. Бос ыйгар бэлэмнэний сборуулар барынхтаахтын билгээр этэй. Тас дэйдүгатахсаргахайзандакомсомоллавх буолуухтах эзилгит. Сүнналык оскуулаа уопсай муннъябынан комсомолга тиллэрдилэр. Дээ, оннук сунал собустук комсомолга жириэн, оскууланы бутээрээр хэсээнмэннари туттара охсон. Цахгадзор ууракка сборга баар буолгубут. Ол былгыны тухары Дмитрий Петрович үүсэц дээркытыр, алзылыктын көрөн, эти, урун ахы дэлэйдик бардээр. Сборга элбэх буолан баар буолгубут. Илларион Федосеев, Никон Брызгав, Афоня Седалищев, Афоня Афанасьев у.д.а. Дмитрий Петрович киннибиттэн барынх буолан, бэйзбит эрэ бардыбыт. Ереванга эзиз кетэн тийидибит. Порка биир тустуу судыгатага кинини көрсөн, ол кили эмиз Цахгадзора баар инэр буолан, кинини сирдьйт онгостон таксинан бардыбыт. Цахгадзор Еревантан 60 км уеэз хайага баар олимпийской бааза эбт Америка ба аяалаах сиргэ тустуухтах үнүбут.

онно түстен хачымахтаңыз. Сотоору сүрүн саастапка ким киирэриң бынаар бербизеркәлир түстүлүп буюлупар Илларион 48 кг баара зэрдэлтэн билләре, кини саамай уолуттаахыт. Ол ииннин Иранна Шах биринчигөр түстен, азырыбыт Джавадига хотторон, уйнус мисстү буолан сыйдьзара. Миигин 48 кг Сойууска баастабытга Нигматуллың кытта туруннардылар. Холкукун кыайсан, 52 кг сүрүн саастапка киирдим Афония Седалишевы Дмитрий Петрович калпетэн, 56 кг грузин уолун Лугидзены кытта туруннардылар. Афония бирт кыранан кынылаахтык хотторсон кәбисте, кыайбытта буюлупар сүрүн саастапка киирис збит. Дмитрий Петрович змтэн барар буолан, Америкаба барсылаахтааын барсыбатаба, зэрдэ Москвалазбыт. "Баарылтыгар хайсан да сыйдьзарын," дизн Москва ба түслүп гостиинициятын авдарынын биэрбите. Онон саха уолаттарыптан Илларионнун бастакы Аан дойдуга бастырып ишин куркэтгэнигэ кыттар үрдүк чизокс тигистиб.

Дөйорум, табаарыңым Саханоруота киэн туттар тустууктарыттан биридээр Илларион Федосеев туунан абынайх тылынан ахтан азынны. Элбэх курхэтнинээрэг, сбордара куруутун бииргэс сылдьарбыт. Онтон оссов армияба бииргэс барбыппыт. Баставан Читаба СКАба, онтон Москва ба ЦСКАба наар бииргэс сылдьбыгыптыт. Илларион нарын, кыраныабай дүүтүннээз. Тустууктар курдук дараабар санна, быылластар бычынта суюба. Кини сэнзэн киирэн сизээр кинтэ эт. Оттон тустан киирэн бардааына, сурдээх тизхиныхолзах этэ, опус түргэн, сымса-сылбэрьеа буолара, учугайдик атакха киирэр этэ. Тургэнник сэрэйэр дьобурдаабаа, утарсаачытын бэйзтин атабар опох киллэрбээт этэ. Опус чүнгэй хуоластаабаа. Оччолорго мудуний Полад Бюль-Бюль опты ырыаларын наацаа чүчгэйдик ыллтыра. Опус биллилзэх, ёлдөвх, злбэх сангалаах, кэлссэннээх уол этэ. Ол ичин буоллааа кыыс ваймах Иллариону опус субийлупдага эжилтийнлээр.

тустуухоот суюба" дизн төттерү ылбыта. Хамаандабытыгар усн тустуук, ус тириэньэр буолан бардыбыт. Кылаабынай тириэньэрбит Юрий Стадура дизн. Биниги иши саха, түварт грузин, биир армянин, биир дагестанец иши осетин уоллатора бусплубут. Ол уоллатор ортолоругар кэлин Олимпиада иши тегүлгээх чомгүйүен буолбут Сослан Андиеев баара Оюда буоллар, оччолортон олус улахан унухтаах этз. Дойдугуттан ийэтэ тикитил талочкатаан кэлбит этз, оннук омук сиригэр тахсына дуо, бачынка кэдденен Москва маңыныннарын бараабытга быйылааба. Атава улахана бэрт буолан биир да сол буолар атак тангаа кестубэтзин ёйдеен хэвлэглийн. Бараабытыгар Сойус успуорт кэмтиэтигэр улахан мунныха буолла. Хайван да үчүгэйдик тустуухтаахоот дизайн күүкэ сыйал-сорук туруродулар, эплизтиэнстээх буолуухтаахын туулунан ўйдettулар. Ханна, хайдах дойдуга баран зэрббитин, Сэбиский Сойус аатын

ханың да түтәннэ түнән биәрбаппіл тунаң албактык аттылар.

Москвадан ИЛ-62 семегүетүннэ жеттүбүт. Аара Монреальга түнән вастыбыт. Арабия, сапараапкаланныахыпты буолу. Аны санааттаха, рукавынан порка күлләрдилер быйылаш, бинги семегүет дөксөн ишкөн кирил, збит

дизн сонурбаятыбыг абай. Асай тух да аныныны, айдаан, күни суох, бэйзбит эрэ. Дыктиргээлигин ейдүүбүн Абый час устата жөн Нью-Йорка, Кеннеди ватынан порка түстүбүт. Сонгууом ичин, опох атын дойдуга бавар булап хаяллыбыт. Син балайда катэнэж кетер авылдан ики час устата катас Колорадо штат кинингэр Денвергэ тийидибит. Күнжүээрбүт этгээ. Онтон, дээ түстүхтаах куоралпытыгар Буулгергэ таксинан аяннаан түүн хойж тийидибит. Устдуусоннаруоулсайдарыгартуулдилэр Аны тууннари ыспартынынаа фоммабыттыгар ССРС дизн буукубалар тиктэрдилэр. Сарсыарда сину суруктаах формалаах эрэ тахьсаахтаа үнүбүт. Утуктаан, сылтайлан оло наниилэ тикибииплит. Сарсыарда дээ, оп формабытын катэн зарядкаб таъстыбыт. Атын хамаандала калбиттэр. Япония, Болгария түстүүктар бааллар Биниги курдук дъярьы, сууре суох, опох холкутук сылдьаллар сорохтор эвсе күнгүүлүллэр эзин. Он-сехпүтүм дизн тиризньэрдэрбүт биниж опох кынамматтар, чутааబаттар, ырава сылдьаллар. Дынгинэн, эппизинэн ынчан барбыт дын болулхатар дии. Дмитрий Петрович курдук хонтурууллаабаттар, ыйзайнымытты анылыктын бэйзбит карунзбий. Эрчиллан бааран классиктар түстүүлары бааран көрөн каллибит. Армян ул финалга Америка уолугтар хотторо кэбистэ уонна ыгтаат, истиизрикээс трикотун хайыта тыытан кэбистэ. Кереге олуусна этгээ. Тиризньэрдээ бинигини итинник буулса сылдьазайль дизайн сэрэгтилэр. Кырдык, сарсынгын күнгүэр ону ханыакса танаара охсугуттара кыраны да миччуну түллэйттар збит этгээ.

кыраны да мүччү түпнагар зөйт эт.
Тух да азтаах күйаас дойдү эт, сатар, билги ыйваңын туңэрийр буола таммах да ууну испептит. Сордоннубай абай. Илларион миигиннээбэр эпбаш ыйваңыны туңэрихтэх ыксаа салтыннаах сирэг таңырдьа тахсан олоробут. Хайлалаах, үрдүк сир буола тынарга олус ынарахан. Таңырды таңыстарбыт эрээн эрэ катгын сылдаа курдук дын калэн хайдах курдүү киндергэ үчүүгүйин түбүннан капсийилэц капсат жатышлар. Сэбизкэй Сойтуун утары узъ күүкэ бараад збит эт. Бини олох санарбапты. Капсат жатыр саныда суух. Син эплистинаас баар буола ыйваңымытын сурдзабин туттубут. Бини осетин кинитэ калэн иккүнчүлүктэ дынтигэр сыртыннарабыт, куорат көрдлөбүт эт, хайдах көнүллэзбитеэр ынчыла?

Сарсыныгар курохтэннибى
са拜ланна. Илларион Германия уолу
хотто. Мин Америка уолугар табыстым
Оччолорго 9 минуттук тустабыт. Бастак
периодка хоттум Илис түтүмжөхүсүп
сложу кута сырьтта. Тиризньэрдэ
миигин ыксат да ыксат буоплулар. Инн
ынан, ыксаан, атакха киризмими
промокашка дизн албаска кимрэ
бизрэммин, хотторон хааллым. Ишки
эргиригз Канада уолун ыраастык хоттум
Утс эргиригз Болгария уолун ынайдын
Тердүс эргиригз дөлтүпүн уолу
хоттуу чечин хоттум.

үнүс мизстэй буллум. Арай Дмитрий Петрович Бу куралтэнийг барсыбыта буллар, холкуутайан, атыннык тустан, къайан кэбинэхлитин сөгэтээ. Илларион Америка уонна Япония уолаттарын хотон, баастаат. Үс уол баастакы, түвэрт уол ишиис, үс уол үнүс мизсталэри ылан, бары мэтзэлгэ тигистибит. Уолсайга хамаванданан Америка кэндиттэн икис буслубут. Набараадалваанын булла, линза инигэр угуллубут сурдзэх сиадэрэй снонуулаах мэтзэллэри, яс бийрдиихитигэр сувенирдэры, кинигазэри туттардылар.

Түүнчлийн хомунан, сарсынarda Нью-Йоркa каллибит. Онно күүлэгдэгтийн Небоскребы көрөн улаханынк сэхтүүбүт. 100 этгээстээх дынзэрин чөнж атте кастубэт, быльжка киирэн турар эз. Сэбизэхийн-американской добордоонуу чэрчтүүнэн биир ыалга сэргээж иштэй.

Москвабакылзын, Успуорткемитизтигэр приемка сырттыбыт. Эппизинзни вайдаен, дойдугутун түнэн биэрбэтигит дизн махтанылар. Дьюкуускайга төннер билимгитин успуорт кэмитизиттэн ылан тахсан истехлитине, арай кирилизсэ турар дын кэпсэцглэр говорят. Захаров утонул якут, который второе место занял в чемпионате Союза". Эс ама Сахаачча буолуп дуо. Сух-сух, албас ийнгитиб ини дээрэн, таксинан ЦСКА да ыстаннаран тийидибит. Онно супууспалысы сылдьар Тавта уолун Аргунов Сашаны көрүстүбүт. "Кырдык" дизэ. Хомайдубут ажай. Коля очнопорго билиги кумирбыт эт. Бары кини курдуул буола сатыр этибит. Тутта-хапта сыйлдьара, көнчөв-самзай, быйытатааата, элбэх албаны туттан, опус кыраныабайдык тустара. Кини астынар чөлөйтэй.

Дыккуускайга калэн "Уроктай уолсасть ба баян сыйгыттыбыт. Онно тиризньэрбитин Дмитрий Петровиң көрүстүбүт. Үербүт айай этз, жиңи итилник үөрбүтүн көре илик этибит: "Маладыястар, саха түстүүтүн заандойдуга таңаадыгыт!"-диэтэ. Туста сыйдьбыт кыннарбэр онтон ордук урдук сыйанабылы истибэтзим Бырабыйтальстыба дъизтигэр көрсүлүү буолла. Урдук Сабиэт берэссөздөтэлэл А.Я.Овчинникова эзэрдэлээта, бочуутунай грамотаны тултарда Ким эрэ этизхээ харда тылбытын суруйан бизэрбит эбит. Ол сурук грамота инигэр билигин да сыйдьыар "Хаан уруу партиябар маҳтагнабын"-дион. Кэмэ оннук бишкек

Чуралчыға келән баран аройуоммут
уступорка сала маачтың Софонов
Афанасий Кириковиң балыныңда
ынадын мәлтәен сыйтарын көрсүбүттү.
Сүрдзейин үарбұт эт азылдаразыбыт.

Семен Прокопьевич МАКАРОВ,
оболорго Сэбизэй Сойуус
чэмпүйүүнэ, Аан дойду боруонса



— 2019 — АРАССЫЙЛДА ТҮЙЛАТЫР СЫЛ —

ТАНДАТТАН ТАРДЫЫЛААХ ЧУРАПЧЫ ЧУЛУУ РЕЖИССЕР



Киши — айымның кариээр. Ардыгар сорох дыонукын табаэрт чечкэкин кэлсэтэн, күлән-үөрзен бааран, сонно тута ол салэнини умнан кэбиңэбин. Оттон соробор дүрнүүк хорутан, ыраабынан ынранан, хас биирдии тылы сыйска-буорга түнэрбээх, умсугууллаахтык кэлсэтэбин, враг дизи онно этилиббит тыллары ёйгор эргитэ санылыгын, ырытан, ырыналаан көрөбүн.

сектор буолган тәрийер дьюбура оччоттон арыллыбыт.

Чуралчыга калазтин кытта, оччопорго, күлтүруя салаптатын салаптата Иван Иванович Кандинский, Мария Андреевна Никитина (Герасимова) анал чөрхтээх (Илин Сибирдээби Судаарыстыбенний Унштуут тыйаатырвалынай-рениссерской салаваа выпускнига) зэр исписелийсиз улахан зэрлээхтэрин биллэрэллэр. Тыйаатыр тэрглийзбийтэн режиссера бизс тегүүл уларыйан нородунай тыйаатырдар зонатаабы көрүүлэргээр бутэлникэ тэбилийн, Надежда иннигэр баар кэлэхтиби ере тардьыга улахан сыйал-сорук турбута. Эдэр режиссера худуулуннуу Василий Николаевич Дьячковский, костюмер

Мария Герасимовна Феофанова унажас илийлар буолбуттар. Мария Андреевна Герасимова зэр уланнуккы настаабыннык быннытынан кемелешер.

Надежда кэллэ-кэлээт. 37 киши кыттар Иван Гоголев — Кындыл "Урун комус инэн" драматын туроран сабалаабыт. Дыннуу тумуу, хойук дизайн репетиция, декорация, кастумнэри тилий — күүстээх улз уснугаа төвлөрүүн оройнан түслүүттэр. Эдэр режиссер бу туроруутугар тух баар үөрээр ылбыт билийтин үөрүйзин, төрөбүт дойдтуугар улзалийн сыйдан, режиссер быннытынан улзээбүт уолгутун түннан турорбута.

Надя баара-суюба 19 саястааар Тийт Арыс бөнүэлэгин күлүүлүүр сабидиссийнэн ананан, күлтүруя зигэтийгээр улзэт ол көмтээн сабаламмыт. Эдэр киши кыраттан тоглон турбакка, харса суюх санаатын киллэрэн испэктээж бөбөтүн туроран, көрөвчүлэр бинирэбильлэрэн ылбыт.

Ол эрээн, төн да күлтүруя зигэтийгээр улзээтэр, нуучча тылын учуутала буолуун баарар кыыс дылбатын биир түн уларыллыт. Учуутал

идэтийгээр туттарсаары сыйдээр кыыны САССР

туулаалттар төрөөбүт. Ус Алданым Тандыттар сурхинэн быарбынан чугасын, олохсуйбүт, ула дынгүүн чуралчыбын талттыбын

документон туттарбытын бэйэтэд да билбээх хэлэлт. 90 саянан Надя Заболоцкая уонна Петр Пестряков талылан. Улан Уда куорака күлтүруя урдуу кынатыгар үөрэхэз кириллүүдээр.

Үөрэбин бүтээрэн, төрөөбүт дойдтуугар. Танда күлүүлүүр дыриктээринэн улзээж анаммыт. Анал режиссер идэтийн улзээбэлттэн инигэр кыратык хомойдор да, дынугар чугаан, ийзтийгээр вийобул буолуум диз санаатын улзээж кынаттаабыт. Эдэр салайаачы бэйзитнүүлэхччайтумэн, испэктээж бөбө туроран, гастроллаан, улзээбүт уолгута нородунай тыйаатыр режиссерун быннытынан буул-хатан тахсынтыгар маннайын олуу уурбута саарбахтаммат.

Чуралчы тыйаатыр гарсан бастсан турорбут "Урун комус инэн" драмата, көрөвчү бинирэбилийн ылан, салалны толору калбит көрөвчү ыптын тываа Надежда Михайловна айар аартыгын арыбыт. Надежда Михайловна Чуралчыттарын тыйаатырга уолсайа 34 сый, ол инигэр 2 сый дыриктээринэн, 24 сый режиссерунан, 6 сый уус-урган салайаачынан улзээбүт. Бусын паранан чахчылары

арай эзэрз дебен курдук эрээри санаан көрдеххе, төнөлөөх албэх сыйдаа, тобуулбас толкуй, айы-туту, аттары, кэлсэтий, тырыы, чочиуу, дойгүүр буолбута буолбуй?! Анаардас Чуралчы тыйаатыргар 36 испэктэгийг режиссер быннытынан турорбут. Хас биирдии испэктээж — тусла капсэн, тыйаатыр устуоруяа турорбута супууини халаларыт устуоруяа чахчылта буоллаа.

Надежда Михайловна, Чуралчы нородунай тыйаатыраа фреслуубулукээз ситишиштин аанан, Арассыйлаба тишиэ азат үрдүүтүк азтаммамытын билэбин. Бу — угус сырваттан тахсар сункэн ула. Ол түннан сырдата түнүен дуо.

- Ханык да айар улзээ саамай улахан ситиини — көрөвчү бинирэбилаа. Көрөвчү ытынан тываанын алгыстанан, улахан сыйдаа тахсан ситишилэнийн инники улони кынаттыр. Режиссер быннытынан улзэр аван бастакы ситеэдим И. Гоголев "Урун комус инэн" драматынан фреслуубулукээз 1982 с

улзалийн сыйдээр. Ону сарга 11 сый устата улуустаа бүү гимназияа "Эрэл" дын тыйаатыраалынай устуудыйнан тэрийэн үлэгэллэдэг. Ол оболорум билигин артыс да буолбаталлар, кэрээ зигэтигээр сыйстан сатаан санаараа санааларын этэй үөрэммитэрээ инники олохторугар түннээш.

- Эдэр режиссердэргэ түгүү баарылан ээтэй?

- Бишиги сафана артыстар олох атын зигэтийн каплан дооннуур буоланнаар, көрөвчүү каплизэтийн аймабын, дөйрөнүн артыс быннытынан сыйдаа сыйдээр көрөвчүү, хамаатык калэрэ. Билигин уксун күлтүруяа зигэтигээр үлэгэллэх хамсын, анал үөрэхтээх дын сонниуур буолан хааллаа Дынэр, "Искуство анала — норуокка" дынни умнуу сухтаахын.

- Надежда Михайловна, аны айыах тылынан бу билинни улэн түннээш эрэ.

- Чуралчыга "Аочы дынэт" 2010 сыйлаахха аныллаа нахииз дынантатын күлтүруяа салаптатын көрднүүлээрин ылынан, дыриктэрийн үлэгэллэдэг 10-нуссылыг бардаа. Аны албэх сыйлаах турорсүүбүн нэнчилийг дынантатгаа сийн, нэнчилийг тэрилтэлэрээ биирдилээн дын биир санааны ылынан, норуут туттуутун быннытынан "Утум" дынни бүгэлэрбүт үөрүйзхээрийгээр унайар



1-кы мизстани, 2009 с. "Фреслуубулую бастын нородунай тыйаатыра" азаты ылбыллытун опус кундуулук саныбын. Оттон фреслуубулукээз таңыгар азан маннайыг улахан ситишилэбэлт Фэсэкулзэх режиссер Иван Бушков туроруутугар. Унук Илиини бенефисиза "Гран При" үрдүк азтын ылбыллыт буолар. Тус бэйэм артыс быннытынан оддук табыллыт оруулбунан Чингиз Айтматов "Ийз сирэ" драматыгээр сонньюобут Толгонай оруулаа буолар. Эдэр эрдэхлэлтэн бу оруулуу испээр ийтижтээн, кэмээ калбитигээр опус долгуйан сонньюобутум. Бу оруулбунан Бутун Арассыйлабы, норуоттарини ардыларынаа тыйаатыраалынай бэстибэллээр (2015, 2016, 2019 с.) ус тегуллээн "Бастын дъахтар оруулаа" дизн үрдүкүү азака тикибипинэн, олуун кинэ туттабын.

- Колуонэ ситеэдийн шигээр улзээригэн билэбин. Ол түннан эхэлжүүлэгээн.

- Настаабыннык учуутал быннытынан итэн танаарбыт, режиссер "напочкатын" туттарбыт обом — фреслуубулукээз биир бастын улзээх режиссер тарбахаа баттанар испислийн Иван Бушков буолар. Кини турорбут айымныльяла Унук Илиинэ, Илин Сибирдээ, Бутун Арассыйлабы Гран-при азтын ылбыт. Иван Бушков билгийн "Айылты" уулаасын норуут айымнытын дынэтин тэрийэр отдалын сабидиссийнэн айымнылаахтык

иши эзээстээх дын туттуулан, улзээ үүрээн, тигинччи үлзалийн споробут.

Ханыт кэзмэйн үйараа буоллар, Надежда Михайловнатуунан кинийессэ да эхээзийн эхээзийн туроо эз. Бастатан турат, урагы айылчылаах артыс талааннаах режиссер, умсулчаннаах унайачы настаабыннык, сценарист, диктор, дыро кийэлээр ынтаачы, сурчалын, сурчайчы, алпысчыт. Бу кини улзэн зор таарыяар хааныстыбаларын эттибит. Оттон ону танынан кини ус обо кун кубай ийзээзэс эбэ, бэринилээх балыс айзбэс зийн, истин дынага, добор-атас.

"Билээн туар төрөөбүт Ус Алданым Тандыттар сурхинэн быарбынан чугасын, олохсуйбүт, ула дынгүүн чуралчыбын талттыбын" — диз олохуу хайдах баарынан ылынар, талттыр, талан ылбыт идэтийгээр бэринилээх Надежда Михайловна талттарынан сурчайуубун тумуктуубун.

Надежда Михайловнаны байыл Арассыйлабы тыйаатыр сыйлаа билгээрийн эхэлжүүлэгээн, айар күүк туттарбыт Чуралчыттарын нородунай тыйаатырын төрүттээмийтээ үйээндээх үбүүлүүнэн күн сирин көрбүт кундуун күнчнүүн итийтк-истинник ис сурхилтэн зээрдэлийн!!! Айынтыннын аранччылын сыйрттыннаар, айар күүн арьлаа турдун, сурчайар берүүн сыйлаабатын!!!

Галина ПОЛУСКИНА.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МО «ЧУРАЛЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

Муниципальное образование «Чуралчинский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)
РЕАСПОРЯДЕНИЕ № 1261

с. Чуралча 12 ноября 2019 года

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО «Чуралчинский улус (район)» РС (Я) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

На основании Кодекса муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» РС (Я), Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МО «Чуралчинский улус (район)» РС (Я). Порядка организации и проведения публичных слушаний МО «Чуралчинский улус (район)», распоряжения.

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

• Дата проведения - 28 ноября 2019 года;

• Место проведения - с. Чуралча, ул. Ленина 41, 2 этаж, зал заседаний администрации МО «Чуралчинский улус (район)» РС (Я);

• Время проведения - 15 часов 00 минут (время местное);

2. Сформировать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

2.1. Егоров А.Г. - заместитель главы по экономике и инновациям, председатель рабочей группы;

2.2. Брынзагов Т.Т. - начальник Управления финансового аудита администрации МО «Чуралчинский улус (район)» РС (Я);

2.3. Сухариков Е.Е. - заместитель начальника Управления финансового аудита администрации МО «Чуралчинский улус (район)» РС (Я);

2.4. Сабирова Л.М. - начальник отдела бюджетов Управления финансового аудита администрации МО «Чуралчинский улус (район)» РС (Я);

2.5. Кардашевская Ю.С. - начальник отдела экономического и социального развития администрации МО «Чуралчинский улус (район)» РС (Я);

3. Утвердить прилагаемый Порядок ведения публичных слушаний по проекту бюджета МО «Чуралчинский улус (район)» РС (Я) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

4. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы по экономике и инновациям Егоров А.Г.

А.А.НОГОВИЦЫН,
Врио. главы муниципального образования.

УПУСКНЫЙ (РАЙОННЫЙ) СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУРАЛЧИНСКИЙ УЛУС
(РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №

с. Чуралча от 20 декабря 2019 года

О бюджете муниципального образования
«Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный проект местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы с присоединением к нему документов, в рукоудиству бюджетных единиц Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), Программой социально-экономического развития муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), уточненном (районном) Советом депутатов муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), решим:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели местного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 063 862,1 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 143 624,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 940 037,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 078 262,1 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 7 400,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели местного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год, в сумме 1 080 124,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 085 265,7 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы на 2021 год, в сумме 140 086,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 145 226,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления на 2021 год 940 037,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1 078 324,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 085 265,7 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета на 2021 год 1 800,0 тыс. рублей, профицит местного бюджета на 2022 год 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов, формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и иных аналоговых доходов в соответствии с нормативами установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в течении нормативного отчетного срока приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраций доходов местного бюджета, за исключением доходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраций источников финансирования дефицита местного бюджета, за исключением источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утвердить в местном бюджете муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) прогнозируемый объем поступления доходов по основным источникам:

1) на 2020 год, в объеме согласно приложению 4 к настоящему решению;

2) на 2021 и на 2022 годы в объеме согласно приложению 5 к настоящему решению.

5. Определить Управление финансов администрации муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» -уполномоченным органом муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) по осуществлению электронного документооборота и получения выписок из глашатайских единиц администраций местного бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Статья 3. Бюджетные возникновения бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

1. Утвердить в пределах общего объема расходов установленной статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных сдвигов по целевым статьям на реализацию муниципальных программ и подпрограмм:

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 7 к настоящему решению.

Целевые статьи расходов местного бюджета на финансирование мероприятий муниципальных программ, подгруппы и элементы бюджета расходов местного бюджета утверждаются седной роспись бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 2020 год.

2. Утвердить распределение бюджетных возникновений на реализацию нетарифных расходов:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных возникновений по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных возникновений на исполнение публичных нормативного обязательства:

1) на 2020 год в сумме 3 085,8 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 3 085,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 085,8 тыс. рублей;

6. Утвердить объем муниципального дорожного фонда:

1) на 2020 год в сумме 11 469,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 11 469,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11 469,0 тыс. рублей.

Статья 4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в т.ч. физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусматривающие частичным решением, предоставляемые в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в т.ч. возмещения нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальными нормативами услуг и публичных услуг в следующих случаях:

1) реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства;

2) реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства в рамках муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на период 2019-2022 годы»;

3) реализации мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы «Развитие предпринимательства в Чуралчинском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) на 2019-2022 гг.»

Субсидии представляются из местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), которые устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий, определяют категории (или критерии) отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг имеющие право на получение субсидий, в т.ч. горючих субсидий.

При представлении субсидий указанных в части 1 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие получателей (за исключением муниципальных учреждений, предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований) в их уставных (положительных) капиталах, а также коммерческих организациях с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляемых субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления.

Статья 5. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями:

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предоставляются в следующих случаях:

1) реализации творческих проектов по развитию культуры, искусства и сохранению культурных ценностей;

2) развития физической культуры и спорта;

3) поддержки деятельности в сфере молодежной политики;

4) формирования мотивации к здоровому образу жизни;

5) повышения уровня духовной, правовой и экологической культуры населения;

6) реализации массовой информационно-рекламительной работы среди населения;

7) реализации инфраструктурных проектов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

8) поддержки деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан.

2. Порядок определения субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Указаный порядок должен содержать положения об образовании творческих рабочих мест (распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющих субсидии, и органами муниципального финансового контроля) о порядке предоставления субсидий и иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

3. При представлении субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, обязательным условием включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий является согласие получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляемых субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Статья 6. Особенности исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) и муниципальных казенных учреждений, обеспечиваются в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия). При нарушении установленного Администрацией муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в 2020 году.

1. Опять местного самоуправления муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в соответствии с инициативных мерами, учреждениями и иными нормативными правовыми актами, законодательных и иных нормативными правовыми актами Управлениями муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

2. В ходе исполнения местного бюджета в 2020 году Управление администрации муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в 2020 году.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в 2020 году.

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований переданные из бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годы не предоставляются.

Статья 9. Абсолютные внутренние заимствования:

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований переданные из бюджета муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на 2021 и 2022 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.

Установить, что расходы по обслуживанию и погашению долговых обязательств муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) не подлежат сокращению.

Статья 10. Абсолютный внутренний долг, предоставленные муниципальными гарантиями:

1. Установить, что долг муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 1 января 2021 года в сумме 2 748,07 тыс. рублей, в том числе первоначальный долг муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 1 января 2021 года в сумме 2 748,07 тыс. рублей, согласно приложению 16 к настоящему решению.

2. Установить, что долг муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 1 января 2022 года в сумме 948,07 тыс. рублей, согласно приложению 17 к настоящему решению.

3. Установить, что долг муниципального образования «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 2020 год в сумме 10 143,07 тыс. рублей.

4. Установить, что муниципальные гарантии муниципальному образованию «Чуралчинский улус (район)» Республики Саха

